

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ www.saexampapers.co.za



SA EXAM
PAPERS



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)

PAMPIRI YA PELE (P1)

2016

MEMORANDAMO

MATSHWAO: 80

Memorandamo ona o na le maqephe a 8.

KAROLO YA A: TEKOKUTLWISISO**POTSO YA 1**

- 1.1 Ngwana ya mong feela habo. ✓ (1)
- 1.2 Ke hobane Mmaseithati o mo hodisitse ka tjehelete ya mmuso/ntate wa Seithati o ne a hloka hetse/hobane seithati o ne a se na ntate. ✓ (1)
- 1.3 O hlokometse ka bethe ya hae e neng e bonahala hore Seipati o ne a sa ka a robala ho yona/lengolo le tsebisang mmae hore ha a yo. ✓ (1)
- 1.4 - A se ke a dumedisa mmae. ✓
- O ile a itahlela soufeng. ✓
- A se arabe mmae.
Tse pedi feela. (2)
- 1.5 Dipuo tsa hae di bolela ho se letho le mo tshwentseng empa diketso tsona di bontsha hore ho na le se mo kgathaditseng maikutlong. ✓✓ (2)
- 1.6 - Pelo ya hae e ile ya otlha ho feta pele. ✓
- Matsoho a hae a ne a thothomela nakong eo a balang lengolo.
E le nngwe feela. (1)
- 1.7 Seithati o fihlile a sehlehile molaleng ebile diaparo tsa hae di tletsemadi. ✓✓
Ha moithuti a buile ka ntlha e le nngwe, mohla, diaparo tse madi empa a sa bua ka ho sehleha, a fuwe letshwao le le leng. (2)
- 1.8 Nnete, hobane temeng ho thwe mooki ya sebetsang sepetlele o ne a mo robile lengwele, mme ho roba motho lengole ke pebofatso ya ho ithwala/ima. ✓✓ (2)
- 1.9 - O hodisitse Seithati a le mong tlasa mathata. ✓✓
- O ne a kgona ho bona ha moradi a na le mathata leha a sa mmolelle.
- O ne a bontsha ho mo tsotella le ho mo kgathalla nakong ya mathata.
E le nngwe feela, ho elwe hloko dikarabo tsa baithuti. (2)
- 1.10 - Ke ne ke tla mo eletsa hore a se ipolaye hobane ho ba mmeleng ha sepheletso ya bophelo. ✓✓
- Ke ne ke tlamoetsa hore a se ipolaye hobane molao o mo dumella ho fana ka leseae leo, e bang a se maikemisetsong a ho nkaboikarabelo ba lona.
Ho elwe hloko dikarabo tsa baithuti. (2)
- 1.11 B/A phela ka thata hobane Mmaseithati o mo hodisitse ka tjehelete ya mmuso/ntate wa Seithati o ne a hloka hetse/seithati o ne a se na ntate. ✓✓ (2)
- 1.12 O ne a ikemiseditse ho ipolaya/ho iphenetha/ho iphanyeha ✓/hobane temeng ho thwe o kene le lepolesa a sehliwe ke dithapa molaleng/hobane o kene diaparo tsa hae di tletse madi/hobane o ne a senyehile/robehile lengole jwale a sa batle hore mmae a tsebe seo. ✓ (2)

- 1.13 - Se re lemosa hore batjha ba atisa ho nkuwa ke maikutlo. ✓✓
- Batjha ha se batho ba atisang ho arolelana maikutlo le batswadi.
Ho elwe hloko dikarabo tsa baithuti. (2)
- 1.14 Ketso eo e bontsha mapolesa ao a na le bokgoni hobane a ne a lokela ho bontsha mmae se hlahetseng moradiae. ✓✓

KAPA

Ketso eo ha e bontshe mapolesa ao a na le bokgoni hobane a ne a loketse ho mo isa pele ngakeng/sepetelele ebe hona a ka tlang ho tsebisa mmae.
Ho elwe hloko dikarabo tsa baithuti. (2)

TEMA YA B

- 1.15 1.15.1 Ke Lefapha la Thuto. ✓ (1)
- 1.15.2 - Ke hobane e le lona le nang le ditlhoko tse ngata ho feta tsa mafapha a mang. ✓✓
- Ke hobane le leleholo ho feta amang/Ho ya ka kabo ya ditjhelete dipalopalo di bontsha hore le leholoho feta amang.
E le nngwe feela. Ho elwe hloko dikarabo tsa baithuti. (2)
- 1.16 Lefapha la Tlhabollo le abetswe diporosente tse fetang tsa la Dipapadi/✓Lefapha la Dipapadi le abetswe diporosente tse tlase ho la Tlhabollo/Mohlalobuwa a ka ngola ho fapana ka diporosente. (1)
- 1.17 - Ke la sepolesa hobane tshireletso ya baahi e hloka disebediswa tse ngata tsa boemo bo hodimo. ✓✓
- Ke la thekolohelo hobane le thusa ka ho fokotsa bofuma setjhabeng.
E le nngwe feela, ho elwe hloko dikarabo tsa baithuti. (2)

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 30

KAROLO YA B:KGUTSUFATSO**POTSO YA 2**

Qotso		Dintlhatselebelletsweng	
1.	'Re lokela ho hlokomela hore ha re je dijo tse mafura a mangata, tse ka bakang kholeseterole e hodimo.'	1.	O se je mafura a mangata, o fokotse kholeseterole.
2.	'O ka ipaballa ka ho fetola tsela ya ho ja. Ho ja ditholwana, dijothollo, meroho, dijo tse lebejana le letswai le lekaneng ho molemong wa pelo e phetseng hantle.'	2.	Ho itlwaetsa mokgwa o nepahetseng wa ho ja hore pelo e sebetse hantle.
3.	'O se je dikahare kgafetsa ho qoba phaello ya aene (iron) pelong le dithong tse ding tsa mmele.'	3.	Se je dikahare haholo ho qoba aene mading.
4.	'Ka mehla hopola ho ya hlahlojwa ke dingaka e le hore di tle di lemohe e sa le ka nako mafu a ka bakelang pelo ya hao bothata.'	4.	Ho etela ngaka ka mehla ho ka o qobisa mafu a mangata.
5.	'Theola boima ba mmele ka hore bohola ba nako o dule o sebetse ho otlolla mesifa.'	5.	Dula o etsa mosebetsi o thapollang mmele.
6.	'Boikwetliso bo thusa ho phahamisa sekgahla sa ho otlala ha pelo le sa ho hema. Ha pelo e sebetse haholo, e ba le matla le bokgoni ba ho pompa madi ka tshwanelo.'	6.	Tlwaelo ya boikwetliso e matlafatsa sekgahla sa ho otlala ha pelo.
7.	'O ka boela wa fokotsa kotsiya ho tshwarwa ke lefu la pelo ka ho tlohela ho tsuba le ho balehela hole le ho nwa dino tsohle tse tahang.'	7.	Qoba tahi le ho tsuba molemong wa hore pelo e dule e phetsehantle.

(Paloyamantswe = 70)**Kgutsufatso e lokela ho tshwauwa ka tsela e latelang:**

Mohlalobuwa o lokela ho ngola kgutsufatso ya hae ka sebopelo seo a laetsweng ho e ngola ka sona. Kgutsufatso e hlalositseweng ka sebopelo se seng e tshwauwe.

Bahlalobuwa ba **tlameha** ho bontsha palo ya mantswe **ka nepo**.

Kabo ya matshwao:

- Matshwao a 7 dintleng tse supileng (Letshwao bakeng sa ntlha).
- Matshwao a 3 tshebedisong ya puo.
- Matshwaoohle: 10

Kabo ya matshwao a tshebediso ya puo ha mohlahlobuwa a sebedisitse mantswe a hae:

- Dintlha tse 1–3 tse nepahetseng: kabo e be letshwao le le leng.
- Dintlha tse 4–5 tse nepahetseng: kabo e be matshwao a mabedi.
- Dintlha tse 6–7 tse nepahetseng: kabo e be matshwao a mararo.

Kabo ya matshwao a tshebediso ya puo ha mohlahlobuwa a qotsitse dintlha di le jwalo temeng:

- Ha a qotsitse ntlha tse (1–5) a abelwe letshwao le le leng la puo.
- Ha a qotsitse ntlha tse (6–7) a se abelwe matshwao a puo.

Palo ya mantswe:

- Batshwayi ba nnetefatse palo ya mantswe a sebedisitsweng ke bahlahlobuwa.
- Mohlahlobuwa a se hulelwe matshwao ha a sa bontsha palo ya mantswe kapa ha palo ya mantswe e sa nepahala.
- Ha mohlahlobuwa a fetile/tlotse palo e lebelletsweng ya mantswe, motshwayi a bale ho fihlella qetellong ya polelo e le nngwe ka mora palo ya mantswe a lebelletsweng, mme a se tshwaye kgutsufatso kaofela.

ELA HLOKO:

Mohlala wa palo ya mantswe:

	Polelo			Paloyamantswe
SESOTHO	Ke	a	tsamaya	3

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 10

KAROLO YA C: TSHEBEDISO YA PUO**POTSO YA 3**

- 3.1 Ke ho fedisa ho pipitlelwa. ✓ (1)
- 3.2 Aspen. ✓ (1)
- 3.3 Rona baHealth Care re a tsotella. ✓ (1)
- 3.4 Re tsebiswa ke ho bona hore khampani ya bona e ngodisitswe ka molao/Khampani ya bona e na le nomoro ya ngodiso e leng, Reg No 1898/000252/06 ✓ (1)
- 3.5 - Setshwantsho sa sehlahiswa. ✓
- Setshwantsho sa motho ya hlahellang papatsong.
- Ho sebedisitswe puo ya bonono.
- Ho sebedisitswe lepetjo le letshwao.
Le le leng feela. (1)
- 3.6 - O etsa hore ho be bobebe ho moreki ho ya hohle ka sona. ✓
- Dipidisi ha di fedile setshelo se kasebedisetswa ho tshela ho hong.
- Ha se bulehe habonolo ka hoo, se sireletsehile bakeng sa bana.
E le nngwe feela. (1)
- 3.7 - C/Ho hohela bareki ho reka sehlahiswa. ✓✓
- D/Ho susumetsa bareki ho reka sehlahiswa. Hobane e susumetsa bareki ho nka kgato ya reka sehlahiswa.
E le nngwe feela. (2)
- 3.8 E, nka ba kgothalletsa hobane Aspen ke bahlahisi ba tummeng ba dipidisi le meriana ya boleng bo hodimo. ✓✓

KAPA

Tjhe, nke ke ka ba kgothalletsa hobane ke se na bonnete ba hore se ka tshwara bohle hantle kaha mebele ya batho e a fapana.
Ho elwe hloko dikarabo tsa baithuti.

(2)
[10]**POTSO YA 4**

- 4.1 Nakongya ho ngolwa ha diteko/nakongya ho ngolwa ha ditlhahlobo ✓ (1)
- 4.2 O behile monwana molomong ho bontsha Lerato hore a thole. ✓ (1)
- 4.3 Sefahleho sa Lerato se bontsha maikutlo a ho makala/teneha athe sa Thabo sona se bontsha a ho tshoha. ✓✓ (2)

- 4.4 - Ke bolotsana ba ho kopitsa nakong ya teko kapa ya tlhahlobo hobane ho bonahala a patile pampiri ka morao ka borikgweng. ✓✓
- O hlokomedisa Lerato hore a se bue, a thole, ka ho beha monwana molomong.
E le nngwe feela. (2)
- 4.5 - Bolotsana ha bo putse. ✓✓
- Phadimeho ke ntho ya bohlokwa ka mehla mosebetsing o mong le o mong.
E lenngwe feela. Ho elwe hloko dikarabotsabaithuti. (2)
- 4.6 Ke nahana hore titjhere o etsa mosebetsi wa hae ka bokgabane hobane ka nako eo Thabo a neng atswa, e ka nna yaba titjhere o ne a shebane le baithuti ba bang ba ngolang kapa ba qetileng. ✓✓

KAPA

Ke nahana hore titjhere ha a etse mosebetsi wa hae ka bokgabane hobane o furalletse baithuti ba qetileng ho ngola, mme ha a bone se etsahalang ke ka hoo a sa boneng ha Thabo a tswa a patile pampiri ka morao borikgweng.

(2)
[10]

POTSO 5

- 5.1 5.1.1 buuwang ✓ (1)
- 5.1.2 empa ✓ (1)
- 5.1.3 ipha ✓ (1)
- 5.1.4 moahlodi ✓ (1)
- 5.1.5 sohle ✓ (1)
- 5.1.6 ntse ✓ (1)
- 5.1.7 hantle ✓ (1)
- 5.1.8 moholo ✓ (1)
- 5.1.9 tswakilweng ✓ (1)
- 5.1.10 A/dihaeya ✓ (1)
- 5.1.11 Mona ha se lekgotleng la dinyewe. ✓✓ (2)
- 5.1.12 Sellwane o kgotla ditapole hore di tshwane le lesheleshele. ✓✓ (2)

- 5.2 5.2.1 Moshanyana, isa lebokose lena ka mane. ✓✓ (2)
- 5.2.2 O se ke wa ntshututsa monna ke a imelwa. ✓✓ (2)
- 5.2.3 - Letsoho la monna ke mokolla. ✓✓
 - Monna ke nku ha a lle.
 - Monna ha a bone habedi.
 Ho elwe hloko dikarabo tsa baithuti. (2)
- [20]**

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 40
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 80